



## Абаларбыт дыялаларыгар бэриннилээхпүт

Сыллын айын салын хамга күөбүн, чарым күүн кытта бишкін армстанаң биңиги советской сирбітігір түнәр зәр салын кытта ханышынын шро уонна чуор биржанының—советской ыч-чат Күнэ тиімдің көзар. Биңиги ыччакының байтақ анал биржанының таңыгар толору биржандағы: кине коммунистары, бутун советской порағында кытта бишкін партия саладтатынан коммунистик тутунар.

«Адаларбыл дымалаларын барыннандаанын»  
дизи советской мечтат бастан ишар ининки эт-  
рээтий—Лининской кондомой знамятын су-  
руулла сыйдар. Советской мечтат оғорор хай-  
баллаах дымалаларын историятын негоско  
кингирбет странциларын оссо 18-с сыйлаады эдер  
саас суруунбута.

Днепроге узина Магнитка тутааччыларын, Голодная стеби балыдааччылар, Мескана аны-



Баинег дойдубут бары жүнкүктарынан эзэр саас бараадынында—советской үччөт Күрд халыгтын болшевизм. Молдүйенүккән узаттар уонна қарташтар тұлдыра, төреккә, обществениң олоххада бойындарын сыйнишләрки демонстрациялымаллар. Баинег албан аялтаах комсомолбут колобур пордорор. В. И. Ленин тороғында 100 сыла туулуутун чындыңгер үза вактатын турал комсомолецітар поругот халайыстыбыны 100 бедел объектарын тутууну шефташынан ылмылар. ЫСЕСЛІКС Москва уонна Ленинград куораттар дауды төрілтәләрэ шыншылтеси 1970 сын алтынаны 20 күннегер толорорго ынтымаллар. Бу түтүе саяланыны Украина, Белоруссия, Молдавия екен да анын республикалар, ынтарайдар уонна уобаластар ыччатарада иштептес обоз-

Баатын интернационаллык избигер баринин-  
дээх Советской Союз ыччата аван дойду 120.тэм  
тахса дойндууларын 1300 национальныи тэрүүл-  
чилгээн хытарты дээрдээнуу уснын бийрэг узаз-  
жсанын түүхүү.

С. ГРИНЬКО худо<sup>в</sup>чн<sup>и</sup>к уруу<sup>й</sup>яа.

## *Сыннаралар нахчылар*

★ ССРС-ча уолаттар уонын кырсыктар ирооынанында үзүүлүччилэр 49,7, тутууга—56,5, транспорта—41, таңа хана-кыстыбыттыгар 40-ча бирдигининиң ишкеллэр.

★ В. И. Ленин горосбутэг  
100 сэлаа түүдээсээ чадвагүйн  
түүхийн шефтээ. Олор ис-  
торигэр эзэн дойдугаа салмай  
барагдай Красноярскайдаа ГЭС, Хотууга . Кини дээр та-  
зопрөвэд, Толыятти нууракаха  
тууллар автозавод уолд-  
баалтар.

★ Консомол көкжетілгөр үй-аңарын үстәтә сүсүтән таҳса молұйон әздәр уолиттар уоныңындықтар инициалист өснүолатын бардылар. Хас сымбайын 3 молұйонтаңи таҳса мечтат ІІІСЛКС инициалист өнімдер. Консомол 300 тынышкча кәрнеге бойтана бастығышарын ССКП көкжетілгөр күнорға мөмкіншілдер.

★ Малуунчылар таңса узлаттар унна кыргыттар 3.200 оберона-спорт күлүүлтариштар даражасынан алар. Советская Арияда, авиацияда, флотта чыгарыллааччылар 90 биримдердиң — «Узат» уонна оберонада балынин», «Низ» дойлуну комусикохигиң балынин, дайын значащтар даахтар.

★ 1968 солга Эдәрләр  
ижастарыстың башлыгы уонна  
хөрдоңүүнүрлөрүн — оштадетка-  
бай даан эдәр ычкат төк-  
ническай аймактарын корууга  
б. молуяшын кийи күттүбиста.

★ Аспекти салыға тұрдун үсінна аналдаих орто үорах за-  
веленмеларым бүтәрбіт 1,4 жо-  
лайын зәдір специалистар  
шөрөт таңайыстырылғар  
ұзымын көзбеттерді. Иті 1967  
салыдауда 10 балықшамалықтан  
албас.

★ Комсомол 160 ханыматтыры уонна 63 сурунвалларын салхады тиражынан 4 миллиарттаң таңса изиянапкынан бачаэттөн таңарап. Хас сыйахсын комсомольской издательствоң 40 жолтуйчынан таңса книгаэори бачаэттөн таңараптар.

★ Билгике дойдуга 25 на-  
лүүчен эзэркөн ленинградтээр  
армийн алтын талгарын  
старшай пионер баатартайдадар  
тулалдиллер.

Дойду  
тутуутун  
сыабар

(Бутылка. Нашла в сгр. кирп.)

Тутууну балдаандаштын түршэрыгт, уурахха болдогтойт эх  
Балдар, уусайынин, тэс бийдрэг  
тутуут сэвчээс эхнээр бары илан  
далахтарынни: бэлдэбэлтийн  
сөмийн долгуулчилдэгийн, жагас

үонна үзүнгөт плиният таңор  
халччыллыктаах итишни жүргү  
тур ынагас бөлдөөш шигэр тиң  
ра киллериллихтаах дәрә ити-  
раахха мыйыллар. Ош иботор уураа  
былшашынын уруккү практика  
тыгар тиңаарыллар итээстэр  
чуоллаан туваанымдаахаа ресур-  
салар ардыгар оссо да туту-  
дарга кыйлан туваанымдаан  
бытарытталсан заалаллара мыйы-  
лар. Оттоң олар объекттери туту-  
бөлдөөго уүни комга бүлпизи  
софулларылтар үонна мийларди  
иши солкуубайдылах уп ити бүт-  
риллибаттах тутууга келши хо-  
проскуюттанан талх сутериллар  
гар тиңдердо.

1970 салттан ыла тутар-мор таңтыштар тәрілтәләри биләмәнән ынна экономической оттүнә көрүлөбөйн саға систематыгы күлдөрмәлнектәре. Мәниң ажеләсия башпәр хас да сыйлашырта промышленностиң курдук ханының нақыны саға систематыгар — тағаччылар колективтәре экономической интеграцияның болууларын үздөтті, матырыбаиллар кәмчилийн үннә тиңзәр тутубары узлариттен улахан барсымы.

Иккиси уураах олорор грал  
диксий туттуу хаачыстыбыты  
түпсарыр дыланлар тустарыкада.  
Енди төвөлөөс сүзгизалыкъ мак-  
налык башар чакчы да кордерер. Ка-  
зан уон сылга дойдуга 1 иккэ  
ард квадраттый метр ишкендөйлө-  
рор дыланлар туңада кимидиз, от-  
тоон ал 112 молуүчөн советский  
дюймнор блок-дъялых оттүнин усу-  
лууобуздарын түпсарар клауда  
бөрдү.

Оттон балыгын сағарар дының тутууну салғыны көмкөйткір сәрге, тұтар-монтажстың үйнән сегедер ие үзілдер заңдылыбынаны, көзөр дыңдары үйнән квартирадары билінгендейшін, кишилдер ие онжектардан, обладаннелардан, ту- тууда тураң үйнән салғардан ту- туулар күораттар итілінің бадаң аттың изабеллиниңдердің шүүнінде тас үйнән архитектуралық коруқ- жерин соруңнұлаңтық тұлсыдар- суна үзілденең соғын тұсағ.

Ошы таңа бирдейшкілдік үекінде көрдігүл-чынчылар тәрбияттар үз-біннелердің ұмырын толейтті.

тутуулан туслаа уураах талымалына.  
Партия төслин правительство бу  
сагаа уураакхтара дойдзу туттуулун  
чадларын үзүүлийн тайланын билээ.

И. ПАВЛОВ,  
СССР



ЛЕНИНГРАД. «Ленфильм» студия «Знамя» оттүгэр рокировка: лицо хартийнам усталлар. Режиссер уочна сценарист В. Григорьев

Кызылбайтай оруулду—бисэгт Лебедев—  
РСФСР утууллах артиш Александр Демьянен  
но толорор. Кими «Камчанскаи плещинчи» дээр  
картыншаштсан урут корвоочнуулжээ биллэр. Эс-  
теэх разведчига Брукс обрашны биллийлах ли-  
тосийн артиш Александр Демьянен.

**СНИМОЙКА:** халгастан — А. Масюлис Бруно  
оруултуар, А. Демьяненко, Лебедев

Н. НАУМЕНКОЙ фотог.  
ССТА фотожурнлста.



Данный сурбайланчылты — коммунист Мартин Андерсен — Нексе тараабдұты 100 сызға туолда (1869—1954). Алай дойнду беделде литератордардың тиши бишірдестерзүйнен бейзаттың вайымнышылғар Аргын дойндуларға социалистический реализм принциптеринің бас-тапшылыш күләрбіті, рабочий класс охуеңүүтүн уюшын олодук түстарьынан заполниллы вайланчылышынан, пролетарской, революционной гуманизм ис хөбоонгун этическин буюлбута.

Мартин Андерсен—Нексе күрүүтүү Советской Союз улукан уонна истин дөйөрүнүн ээ. Кине биңгиги дойдубуттар үгүстүк нээл сыйлдымбыты. «Павстречу молодому дню», «Два мира» дыны уонна да атын байэтти пишигчларындар Советской государство туңунаң қырдыкташтык кийисебаты. Сүрүйааччы сүйзэн айар сүйтүшлүркөм түзүгүн биллибид «Педле—изгөватель», «Дядте—даты человеческое», «Мортен Красный», «Потерянное поколение» дыны романнана буолбуттара.

СНИМОККА: Мартин Айдер-  
сен—Нексе.

**Норуот дьобурдаахтара элбэгти эрэннэрэллэр**

Уус-түрк оғоңдуктары республикада корын бысташкылар ишени сөйбүзмүүгү 64 дүйсүрдөлөрдөн 278 узактара кирибти. Танылган национальның окууну, талапчаларды, сүүвеширдариң салас-үйдүн түхары шорот албыт кара обидүлоригер олодурак чочулдулар тэнтилдер.

ти узазер түрдүктүк сыйналым-  
шыттара. Коллектив I степенина  
дипломдан пазараадаламмыт.   
I киңиң азыраект затын шабыт  
онча 16 киңиң магнитига, иккиси  
төмөнкөн дипломинардан нара-  
адаламмыттара, харчынан би-  
зимбайттыннан. Дэл иш кур-  
ук ынгылаш көм шынтар изнинизин-  
де бийиребилли билди, саян, дю-  
урдаах дьону түмән, 1969-сын  
жекеинүзүгүп норугут дьюнудаах-  
аралык орбайошыны обществота  
ордилдіктүү. Общество В.И. Ле-  
нина торообуга 100 сыйла туулар  
билим көрсө балашаахтын  
напиш. Күннелэр бастикт узазерэ-  
тумулан орбайошының жиражайы  
шарттар музейга «Чураачы дю-  
урдаахтардың айымнышлар» деген  
адел айыллаада. Сүвенирдарга  
онча өйдөбүшүүк оғонуктарга  
оссиятаары кошкурене комустей,

Бийиги сахалар торуг күльтүр-  
абыт саян уйбаз дағаны көрдүм-  
санын кынтаафын норугут дьюнү-  
дактара көрдөрөллөр. Ол эми  
РСФСР олохтоо промышленно-  
ниистерствота сахалар оғеңүк-  
тарын серийней откоры тайнара-  
түбүнди дәйнэли ылза. Ошук-  
угүс скакаска саха республикат-  
чурапчылар оғонуктарын обра-  
зентарын тұнанаахтаа. Д.Г.  
Колхогорова тишик оба наци-  
ональный кынбыгы таңдаши көм-  
племен 15 устууканы, И.М. Пе-  
тров червоинору 1300 устууканы,  
К.А. Макаров ыттаралары  
260, дыхтар илин-казын жәбні-  
риш 40 устууканы, боревру 130  
устууканы, М.П. Соломонов  
оғорбут ыттараларын 130 устууканы  
каны, бийилдин 130 устууканы  
медальюнун 130 устууканы са-  
наастаатылар.

Бу общество удатын сүйөөр, түрүоруга Ф. Г. Пудова, А. А. Синцев, ССЖП райкомын секретара Д. Д. Лычковская чынылды.

Спортын үйүн Кытсанах, Одуктуун тонна. Хатылы избизилектээр д. д. дылчкаевский учуналжык уюниятатын сабыйллахтын эзэстийлээр. Дэлдэр тухха дьонхурдаа

Рын талан, жаңардаты суухардаан, эстетической уюна ууг-урган оттузук салтебе хоторуй толык, национальный тас корумүү социалистический ис хоноону кылтаа дүүрэлдэн ошторорго, тигртга утс ыйымдары, субзазы бозрекиттара. Улаки утальшашка, оғорбутузи уоскуйбакка саясаны көрАТУР, уруккүнүү сайншылар, түс сарар дуюулудаалтар.

Диназэн маастардар инициаторларинин аныкталганынан кийин курдук, В.И. Ленин инициаторлар боломанынбайт. Баласылкаларга, фестивальга кыттыыха даахтар. Итихар оройчынча давамы, республикада дафамы тарзизахтара. Ошко бийнги дээрүүр даахтарбыт оройчын, ону заанабутун саха республикатан чынның комускүүр горуктаалтар. Ошбүкүлтөр темаларга утус: улуг Ленин одобро, узаты. Октябрьский

Саха науруота торут обуга салттын көрөбө, утунда дүлгүүрүү күчтөөх. Бындык саха дыхталлар, кыргызтара, балыктас, дыланитысттан түгүзүүг суюп, сиңектөөх, киаргыллах буолалларда

Этим Билигин кыркынтына жар-  
дьарын сараша салалатхана ол уран оттунын билингеги ирадабилгى  
олус кора, учурей забат. Аныны эшиштепир буюдухаахтар. Оникүк  
киримиттар дафым салхалын изир-  
тусарай, уус-уран он-аңыктар  
тэллери товоостоох камга кетэл-  
паздар.

А. ГЕРАСИМОВА.



Азтурдаары-Комсомольскайгы «Дзэмги» сазадеительный национальный ансамбль улахан сыйыншылдохтык оюншыното. Кини кыттылдахтара—терүүт обүрү саңаттай балыксыттар уонна булчуттар оюнторо—комсомольской куорат заводтарыгар уонна тутууларыгар уланындар.

«Даэмги» салыналы тылбаастаатхха «Хатын-чарын» дилер Амур кыттылыгар баар изанайдар олохсуйбут кыраным сирдарияни иштүрүлүк паттызмалтара. Велигиг ол буруолдаах баларваттар турбут сирдэригээр Консомольский—Длемти дилер бедөл промышленный оройбүон түүзүн табыста.

**СНИМКА:** национальный аксамбль салайанчыты поэт Б. Зак-  
сер (үгнитан бастасы) концерт қыттылылахтарым күнгөтінен.  
Г. ХРЕНОВ фотото. ССТА. Фотокомитет

СТА. Фотохроника

Литератуналар добордоңуулара—норуоттар добордоңуулара

Биңиги республикастыгын бас ыйын 20 күннүттөн сабаланымыт биргааттын Түва наурустун литератураштын үзүнчлүк ишкүйрүштүн биңчардардын бүгүн сабыллар.

Олег Сувакпіт

## Ноуіт санааты

Паровоз нырылсан,  
Паровоз тигашын,  
Дылусхан сапалын үордүм  
Түнүкпүн сөзтән  
Тереобуг дойдубун көрдүм  
Сибирь сапсары  
Сирбайбер илгизэр.  
Халыг тыам илгитар  
Хатын уюна бас  
Хайккайы таалырар,  
Хам куустунар.  
Тойуктах обуурум  
Төрөйнен бутта.  
Кылбас нырылых таспир  
Кырлылай сыйталлар.  
Онтай харах арахнат.  
Ол коре тыллар.  
Хирагаччи пурдук  
Хайттын котолтор:  
«Дойдугы зибени!»  
«Дылого зибени!»

Дъарғалланан  
Хайттай чөбүлла  
Хааллар.  
Киң дәлді Арассый  
Көйт уорзата,  
Ол сурек анынан  
Унааран көнүннэ.  
Таас нынгыл шидар  
Таксар күн сарымалыттан  
Кылбайы сырдаан  
Кырылланы көнүннэ.  
Үләнит илните,  
Үескәпшит суруга,  
Норуот санаатын  
Чочуйан таңаарбыт.

## *Салим Сюрюн-оол*

Харахты иликкін мін сирбін,  
Балбеккін ураты кәретін,  
Ол інен хамейін шілттім  
Маның жаңыстық елшілкін:  
—Тұған күон тұттарым? Чылжын  
Хачырдағ жайыр тас сиргінін,  
Баштар, күралдах тайза?  
Кім онко тәнініз буоллараді!  
Сыныба- Табда дінек атын.  
Норуюнка баар манынын көмох тұлға

«Көз суралының тардарлар  
Кынгыл жорор буол бастатан.  
Үсікпен ақылтуең ишнине  
Үрүт толкүйдаа туюх динрген...»  
Еніншік тиімдің нақларған  
Байзак да соғысбұят, дыншыр!  
Солжо сүгүннес обуурдар,  
Налемен истиңшілдер, хайалар,  
Үмүрде уордушыр үрекшілдер,  
Үйедар харектым илниккін!  
Биљбоккиң отоммут аястасыны...  
Маның баян қыралай суюх шыны?  
Хата, сәншындалғы маңыттың  
Сайылым мазна нақлардың!

Василий Дедюхин түлбазы.

Алексей Аранчар

Кулук

чын кызырай халдаан  
и, сабак сардаан,  
бүйүл күнду кызыга  
есар табис-тэнгизу,  
шы бынтарына,  
шы сантарыны  
ни бидиргэ ханымар  
к сутки хаалар.  
ши эмис оннук  
эр күлүк журдук.

## Манык эмиэ баара

Булчуттартаң араһынай хәл-дөң. Дәз ол булмугар угус кал-сазын истиххә сөл. Ол эрээр сээнэрттән мии, маныкы би-нишиләр хәнен да сымыллаабаг деен хаалбытым.

## Собону күөрәтән түнәрбим

Күол сабутун халлаантан күәрә-рынга васпайтын кәнәз табаары-тын түнәрбим диниз бәзәрбатарын үйнүүн чийин оргута төбүста. Арай уутун бәнаары турдашын үрдүгәр дө итэйярәр гүйәздин.

Бир саф табаарынынан күс сүүнә улахан көтер сабырынан изгастынбид. Көтер кизээзин сый-иэлбиг. Ону хас буоллаа дини

Кыллар, көтердор да ойдеңоллер

## Чокчене куобаңы сәрәтәр

Быйыл саве кустуу сыйдьян тыва-ууна суюх баран истем. берг дынбани билбеттәхин. Куобах инициатациянын киришүү Тын бымыннаңды дүлдөлваш халабын, аңаатар эр тураммын үүнүн синонитас ууга киридим. эмиэ барабын. Дәз итенинч чу-Киңе это да, сырдыга. Ор сөзүс ганаан истем. Оңтон чокчене сп-турдум, күс баар бынынтын бил-иная «чук.. чук.. чук..» дынбилибид. Арай уу хоту бәңгигар тишин котто. Уккүр тишин дүл-сүмр бәңгигар куобах кириен да үрдүгөр олордо. Дүйкүк, пыны олорору көрдүм. Сөрөк кадох гынаштын олус айманын кынай барады сотору-сотору че-рас гынаан ийиллир. Оңтон эмиэ Күлдәхтаринын хамсата-хамсата туту эр кирсебитинен баар, ер софус ийиллаат. Оттоң чек-Санаабар, уюна-тийн имигзестик чоңа сангарынын тохтолшот. Куо-хамсамын субу көстөр дыллы, баах сүмр үрдүн дылки ыстаналан. Мин ейбор табынат санаа же-ибисте, барада ол. Дәз итанин-түтүс: уемэн тиийзи чугас-ни, чокчене сөрө-истөр куобак-тан көрүөххә. Вөркө дини сөрө-истөр эбиг эти.

В. ПЕРМЯКОВ.

## Хаастар саналара

Күнүн хаастар үердүнен хо-сыйдьяллар. Арай бир са-туттан сөвүрүү айанышыллар. торут анаабакка да, хамсаабакка Ол айаннаре олус берэздектәзек. да хөнөйн олорор. Ол-бу дылки Сорохтор бир саңынкын дайбаан көрүтүлүр, ийиллир. Түеңүн салалын көтөллөр, атыттар сал-збир, кыннатын үрүнгө, харава-гыны хайындарды тумустуу же-субу көстөр. Балачча аңаан бе-тен ишүр буолаллар, биштэр абы-нинаар, атын хаастар тобөлөрүнүн субуналлар. Араастаан са-кыннаттарын ийнегр үтди, уту-нараллар, истиң, көнсөтө ишәр-ян хааллылар. Оттоң харабын күрдүктүр. Баар, дынга да он-хаас хамсаабакка олорор. Сотору нук буолуу. Көтөрдөр уонна сөзүс тайиччи олорор атын хале-нышыллар сангаларын болбөөн гына түстүү. Уонна кыратын ийиттөххө оинно-өөр киңи араа-«кулур-халыр» салгарда. Ол ата-минын солбайын дистәр булгуу. Балык манынайын харабын утуй-татынын араастык сангараллар.

Оро хаастар ийзәрлин сан-татын исталлар, бораззактандыллар. Бир ишүү ууна, биндер иккү-үс-иши ууна бир салынгын үерга хол-бонон айанышыллар. Аара түнән, санынанар, хонор кэмниргөр ха-рабыллар бааллар.

Бизирдә биниги Ныкуус динен табаарынын кыра сыйдьян аланын түйн олорор хаастарын түбәспиттөхкүп. Күөл кыттышы-гар сүрүттөм тахса дыл түнән олороллор. Биниги атыларын-таки көрөрүр, бәйбүт кырбаты-тар абын үлемен кирибиппүт. Окон булатын билләрбене субу-тийбиппүт. Бары хамса, айна-

Е. МАКАРОВ.

## Муостаны туораан иңән...

Биниги оройоннунт киңи Са-коорор киңүсүкө автомашини-ха сирин близ сирдәрритең араамын, кабинаты сыйтаптар. Бирдәстәре. Выната, тобукна Трактордахтар нуюх хонуутуун тууруулубут, хөбөнгө хөлбөм-төө кастараллар. Уулусса да-тум сир дынххе сөл. Салихинъ ўстахха буор бураалыныр. Арибай дынен оттүнен Куюхара. Дәз мана тух олук ың-урах ханаал күрдүк хайа сүүр-тыхаха себүй? Маны олордуука да-тун түйн Чуранчы күөлүү дуо? Олордуука, ол кәнәз хи-дикин дылуунар. Бындык халаан ристыяхха, дынаймыхха. Маны уута кирибатын да ишүү үрәх олордон кибисшиттән тух ол-дөрөттөбатын. Собо, мунду ба-дүүс жалын. Олордуулубут ма-лыктар сургуна усталлар.

Мин ол Куюхара үрән мус-артизаха. Оччою массымынан таңан туорал ишүү түгү сийах-халахтар түүн-күнүс талбыттары-быллар ибделчиллары кыттары или тобута көтүүт сыйдьялхтара атастанынханын барабын. Үрәх сүсөр. Маны олордууга уонна хи-зута ырааныра, сирданта. Ону ристанынга эдер ыччаты, чу-орту ыраастык тутуух баара. лаан оскууда үрөнзөччиләр. Оттоң биниги ох-бу сыйны-бөрү, түннүнххе сөл.

Г. КУЗЬМИН.

санавында да ылпайт. Көтөр ба-турбут. Арай атабын анныгар сүү-из улахан собо лаһына түслүт.

Боруллуу дуу, тух ол эрт тымырхатвах көтөр эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса манган куоба ойон төбүста. Катынан түрбүт киңи ыткан хабылланаарда. Күнүм омунуугар эбиг-тийн түнәрбим. Син белән эмиэ ытвачы этэ буоллаа дини, турумуна. Эссе куоба-бын ыраахтан көреерүү өнкөе түнәт үрдүгөр тахсан дырайлан кибисте. Арай туран ыркый ийт-таян ылбаса